



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA 2 (P2)

PUDUNGWANA 2008

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 80

Memorandamo ona o na le maqephe a 16.

PAPER 2 SAL QUESTION ANALYSIS: 2008

GRID ANALYSIS (BARRET'S TAXONOMY)

QUESTIONS		COGNITIVE LEVELS					Type of essay/trans. text	LO 2				LO 3			LO 4			TOTAL
		Literal	Inference	Reorganisa- tion	Evaluation	Appreciation		AS1	AS2	AS3	AS4	AS1	AS2	AS3	AS1	AS2	AS3	
1.	1.1			[40]			Descriptive					3.1.2 3.1.3	3.2.1 - 3.2.5	3.3.2 3.3.3 3.3.5 3.3.7	4.1.1 4.1.5 4.1.6 4.1.7	ALL		
	1.2				[40]	Descriptive					3.1.4 3.1.8							
	1.3	[40]				Narrative												
	1.4		[40]			Narrative												
	TOTAL																	[40]
2.	2.1	[20]					Inv. card					3.1.2 3.1.3	3.2.1 - 3.2.5	3.3.2 - 3.3.8	4.1.1 4.1.5 4.1.6 4.1.7	ALL		
	2.2			[20]		Dialogue					3.1.4							
	2.3				[20]	Inf. letter					3.1.7							
	TOTAL																	[20]
3.	3.1	[20]					Flyer					3.1.1 - 3.1.5	3.2.1 - 3.2.5	3.3.2 - 3.3.8	4.1.1 4.1.5 4.1.6 4.1.7	ALL		
	3.2			[20]		Card												
	3.3		[20]			Poster												
	TOTAL																	[20]

**POTSO YA 1: KAROLO YA A: MOQOQO
RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80% – 100%	70% – 79%	60% – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	00 – 29%
MORALO: tlhophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi	Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang. Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi. Bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o babatsehang.	Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang. Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi. Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong moqoqo o bopilweng ka bokgabane.	Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo. O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi. Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang.	Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo. Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng. Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amohelehileng.	Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo. Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng. Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng.	Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe. Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema. Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.	Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo a haella haholo. Kutlwisiso ya ditlhoko le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo.
5	5	4	3	2	1 – 2	1	0
SEBOPEHO: diratswana, selekela le qetelo; bolelele bo loketseng	Diratswana tse phethahetseng, tse hokahaneng ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Selelekela le qetelo tse babatsehang hahlolo tse dumellanang le mosebetsi. Bolelele bo nepahetseng.	Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dumellanang le mosebetsi. Bolelele bo nepahetseng.	Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi. Bolelele bo nepahetseng.	Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang. Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofa tsang, ho latela mosebetsi. Bolelele bo nepahetseng.	Kelohlolo e seng kae diratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng. Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi. Bolelele bo nepahetseng.	Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano. Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo. Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
8	7 – 8	6 – 7	5 – 6	4 – 5	3 – 4	2 – 3	1 – 2

<p>DIKAHARE (difuperweng): tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Sehlooho se sekasekwa ka botlalo le ka ho phethahala.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amohelihileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo lekaneng.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p>	<p>Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang hanyenyane feela mme e se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo.</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgothweha ka bothata haholo.</p> <p>Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fashetseng.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bnofokodi bo boholo haholo.</p>
<p>15</p>	<p>14 – 15</p>	<p>11 – 13</p>	<p>8 – 10</p>	<p>6 – 7</p>	<p>4 – 5</p>	<p>3 – 2</p>	<p>0 – 1</p>
<p>PUO LE SETAELE: Tlotlontswa, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo, Rejisetara/ setaele, sehala, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ho latela ditlhoheho</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswa, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo, ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe ka bokgoni bo botle, setaele se hlakileng sa hae.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswa, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswa, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse.</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe hantle mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswa, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswa, dikapolelo le bopaki bo bonyenyane bo supang kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tiwaelehleng.</p> <p>Rejisetaran le setaele di sebedisitswe ka tsela e lekaneng, feela e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswa, dikapolelo mme o bontsha kgetho ya mantswa e haellang.</p> <p>Sebedisa thutapuo ka bokgoni bo haellang, dibopeho tsa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>Rejisetara le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo bo haellang ba setaele sa hae.</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswa, dikapolelo mme o bontsha tlhoheho ya kgetho ya mantswa e nang le boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara e loketseng, setaele kapa ho ikutlwahatsa.</p>

	Tshebediso e ikgethileng ya sehalo e ntlafatsa se ngotsweng ka tsela e babatsehang.	Tshebediso ya sehalo ka tsela e fapafapanang e laolwa ka ho phethahala.	Tshebediso ya sehalo ka tsela e fapafapanang e batlang e laolwa ka ho phethahala.	Taolo e lekaneng ya tshebediso ya sehalo ka tsela e bontshang ho fapafapana.	Tshebediso e seng kae ya sehalo ka ho fapafapana.	Sebedisa sehalo ka ho fapafapana ka sewelo.	Sebedisa sehalo ka ho fapafapana ka bokgoni bo haellang haholo.
	Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.	Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.	Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.	Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.
7	6 – 7	5 – 6	4 – 5	3 – 4	2 – 3	1 – 2	0 – 1
TEKOLO BOTJHA: ho hlaola diphoso, bala hape, le ho nehelana ka sehlahiswa se phethahatseng	Bopaki bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena. Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang. Nehelano e babatsehang.	Bopaki bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena. Bopaki bo hlakileng ba hore mosebetsi o lekotswe botjha, ha lokiswa boholo ba diphoso mme sehlahiswa sa ho qetela se setle haholo. Nehelano e ntle haholo.	Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena. Bopaki bo batlang bo hlakile ba hore mosebetsi o lekotswe botjha ho lokisa boholo ba diphoso mme sehlahiswa sa ho qetela ke se phethetsweng hantle. Nehelano e ntle haholo.	Bopaki ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena ka tsela e kgotsofatsang. Diphoso tse ngata di lokisitswe ha ho balwa hape le ho lekola botjha, mme ha hlahiswa moqoqo o kgotsofatsang. Nehelano e kgotsofatsang.	Bopaki bo seng bokae ba ho kgwaritsa hape, ho bala hape ho lokisa diphoso. Bopaki ba hore mosebetsi o lekotswe botjha ho lokisa diphoso mme ha nehelanwa ka sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang. Nehelano e amohelehileng.	Kgwaritsa hape empa o hlolwa ke ho lokisa boholo ba diphoso. Mosebetsi ha o a lekolwa botjha ka tsela e lekaneng hoo ho leng boima ho bala sehlahiswa se phethetsweng. Nehelano e haellang.	Diphoso tse ngata tse rothofatsang moelelo. Mosebetsi ha o a lekolwa botjha ho lokisa diphoso Diphoso di ngatangata hoo le moelelo o batlang o le lerootho. Nehelano e fokolang.
[5]	5	5	4	3	2	1	0 – 1

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	5	Mor. =
Sebopeho	8	Seb. =
Dikahare	15	Dik. =
Puo le setaele	7	P/S =
Tekolobotjha	5	Tek. =
Matshwao ohle	40	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Ho tshwaya ke maikutlo a motshwayi. Sheba boiphihlelo ba mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya Kgokahano e kgutshwane).

KAROLO YA A: MOQOQO:

1.1 **Ke hopola mohato o mong le o mong wa kotsi ena.** (Moqoqo o hlalosang)

1.2 **Ruri enwa motho o bohlokwa ho nna.** (Moqoqo o hlalosang)

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Moqoqong ona ho fetiswa/hlahiswa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwhalang. Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlalosang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatelano. Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.

1.3 **Ha ke eso bone diphoso tse jwalo.** (Moqoqo ya phetelo)

1.4 **Thuto eo ke ithutileng yona bukeng ena.** (Moqoqo wa phetelo)

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng. O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.

POTSO 2: KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80% – 100%	70% – 79%	60% – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	00 – 29%
MORALO: tihophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi.	<p>Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang.</p> <p>Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang.</p>	<p>Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane.</p>	<p>Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang.</p>	<p>Bopaki bo amohelohileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e amohelohileng.</p>	<p>Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng.</p>	<p>Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo.</p>	<p>Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo.</p> <p>_____</p>
Tema e telele [2]	2	2	2	2	1	1	0
SEBOPEHO: matshwao a sebopelo, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng	<p>O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopelo ka tsela e phethahetseng.</p> <p>Diratswana di phethahetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle.</p> <p>Selelekela le qetelo ke tse babatsehang haholo, di dumellana le mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e babatsehang.</p>	<p>O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e ntle haholo.</p> <p>Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe hantle haholo mme e nepahetse.</p>	<p>O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e kgotsopatsang.</p> <p>Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>Selelekela le qetelo di ntle mme di dumellana le mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse.</p>	<p>O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka kutlwisiso e lekaneng.</p> <p>Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p> <p>Selelekela le qetelo di ntle ho kgotsopatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe ka nepahalo ho lekaneng.</p>	<p>O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopelo, dikgeo mona le mane.</p> <p>Kelohloko e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng.</p> <p>Selelekela le qetelo tse kgotsopatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e bonolo mme e baleha habonolo.</p>	<p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e fokolang.</p> <p>Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p> <p>Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e fokolang, e baleha ha boima.</p>	<p>Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopelo.</p> <p>Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e fokolang mme e baleha ha boima haholo.</p>

	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Tema e batla e le telelele/kgutshwane.	Tema e telelele/kgutshwane haholo.
Tema e telele [5]	5	5	4	3	2	1	0 – 1
DIKAHARE (difuperweng): Tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kgokahano, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka botlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amoheleng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p>	<p>Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo.</p> <p>Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bnofokodi bo boholo haholo.</p>
Tema e telele [7]	7	6	5	4	3	3	1 – 2

<p>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, popeho ya dipolelo; mopeleto, tshebediso ya puo;</p> <p>Rejisetara le sehala setaele, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemi setso, maemo.</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>Rejisetara le sehala di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>Rejisetara le sehala sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse.</p> <p>Rejisetara le sehala di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>Rejisetara le sehala sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>Rejisetara, sehala le setaele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame.</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>Rejisetara, sehala le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafalla ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehala le setaele tse loketseng, kapa ho ikutwahatsa.</p> <p>Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p>
<p>Tema e telele [4]</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>
<p>Bala hape/lekola botjha ho lokisa diphoso le ho nehelana</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang.</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se setle haholo.</p>	<p>Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se setle.</p>	<p>Bopaki bo kgotsofatsang ba hore o badile hape ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang.</p>	<p>Bopaki bo seng bokae ba ho bala hape ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang.</p>	<p>Bopaki bo bonyenyane ba ho bala hape.</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima.</p>	<p>Diphoso tse ngata haholo mme di rothofatsa moelelo.</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima.</p>

	Nehelano e babatsehang.	Nehelano e ntle haholo.	Nehelano e ntle.	Nehelano e amohelehileng.	Nehelano e kgotsofatsang.	Nehelano e haellang.	Nehelano e fokolang.
Tema e telele [2]	2	2	2	1	1	1	0

Karolo ya B

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:
(Tema tse telele – *longer transactional texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	2	Mor. =
Sebopeho	5	Seb. =
Dikahare	7	Dik. =
Puo le setaele	4	P/S =
Tekolobotjha	2	Tek. =
Matshwao ohle	20	

ELA HLOKO:

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlalobi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisso, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng

Memorandamong ona ho nehelanwe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**2.1 Karete ya memo**

- E romelwa bathong ba itseng hore ba be teng moketjaneng o ikgethileng.
- Ditaba tsa hao di hlake, di tobe.
- Letsatsi, nako, sebaka, moaparo, nomoro ya mohala ya ya memang di hlahelle karete.
- Bonono bo a kgothaletswa.

2.2 Puisano

- Ke tsela ya ho ngola e sebediswang pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.
- Polelo e nngwe le e nngwe e arabele se builweng ke sebui se seng.
- E ngolwa ka mokgwa wa puopehelo mme ha ho sebediswe di a bulwa di a kwalwa.
- Lebitso la sebui le ngolwa letsolong le letshehadi mme le latelwa le kholone (:).
- Tlhahisoleseding e nngwe e ngolwa ka hara masakana.
- Sehlooho le puo di itshetlehile kamanong ya dibui hammoho le sehlooho sa puisano.
- Ho tlohelwe mola dipakeng tsa mantswa a dibui.

2.3 Lengolo la setswalle

- Aterese e le nngwe ya mongodi.
- Ditumediso
- Qetelo
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba.
- Mohlahlobuwa a sebedise sehlooho sa setswalle.

POTSO 3 KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80% – 100%	70% – 79%	60% – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	00 – 29%
MORALO: tlhophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi.	<p>Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang.</p> <p>Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang.</p>	<p>Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane.</p>	<p>Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang.</p>	<p>Bopaki bo amoheleng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e amoheleng.</p>	<p>Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng.</p>	<p>Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo.</p>	<p>Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo.</p> <p>_____</p>
E kgutshwane [2]	2	2	2	1	1	1	0
SEBOPEHO: matshwao a sebopeho, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng	<p>O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopeho ka tsela e phethahetseng.</p> <p>Diratswana di phethahetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle.</p> <p>Selelekela le qetelo ke tse babatsehang haholo, di dumellana le mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e babatsehang.</p>	<p>O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p> <p>Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe hantle haholo mme e nepahetse.</p>	<p>O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>Selelekela le qetelo di ntle mme di dumellana le mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse.</p>	<p>O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng.</p> <p>Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p> <p>Selelekela le qetelo di ntle ho kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe ka nepahalo ho lekaneng.</p>	<p>O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopeho, dikgeo mona le mane.</p> <p>Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahane ka tsela e mahareng.</p> <p>Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e bonolo mme e baleha habonolo.</p>	<p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e fokolang.</p> <p>Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p> <p>Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e fokolang, e baleha ha boima.</p>	<p>Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.</p> <p>Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo.</p> <p>Tema e bopilwe ka tsela e fokolang mme e baleha ha boima haholo.</p>

	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Tema e batla e le telelele/ kgutshwane.	Tema e telelele/ kgutshwane haholo.
E kgutshwane [5]	5	5	4	3	2	1	0 – 1
DIKAHARE (difuperweng): Tihophiso ya mehopollo le dintlha, kgokahano, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopollo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopollo, sehlooho se manollwa ka botlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopollo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopollo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopollo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p>	<p>Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo.</p> <p>Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopollo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kголweha ka bothata haholo.</p> <p>Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopollo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fashetseng.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo boholo haholo.</p>
E kgutshwane [7]	7	6	5	4	3	2	1

<p>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, popeho ya dipolelo; mopeleto, tshebediso ya puo;</p> <p>Rejisetara le sehala setaele, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemi setso, maemo.</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>Rejisetara le sehala di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>Rejisetara le sehala sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse.</p> <p>Rejisetara le sehala di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p>	<p>Tshebediso e kgotsofa–tsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>Rejisetara le sehala sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>Rejisetara, sehala le setaele di sebedisitswe ka tsela e fofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>Rejisetara, sehala le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehala le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p>
<p>E kgutshwane [4]</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>

Bala hape/lekola botjha ho lokisa diphoso le ho nehelana	Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso. Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho lokisa diphoso. Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang. Nehelano e babatsehang.	Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso. Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso. Sehlahiswa se phethetsweng se setle haholo. Nehelano e ntle haholo.	Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso. Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso. Sehlahiswa se phethetsweng se setle. Nehelano e ntle.	Bopaki bo kgotsotsofa tsang ba hore o badile hape ho lokisa diphoso. Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso. Sehlahiswa se phethetsweng se kgotsotsofatsang. Nehelano e amohelehileng.	Bopaki bo seng bokae ba ho bala hape ho lokisa diphoso. Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso. Sehlahiswa se phethetsweng se kgotsotsofatsang. Nehelano e kgotsotsofatsang.	Bopaki bo bonyenyane ba ho bala hape. Tema e ntse e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso. Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima. Nehelano e haellang.	Diphoso tse ngata haholo mme di rothofatsa moelelo. Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso. Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima. Nehelano e fokolang.
E kgutshwane [2]	2	2	2	1	1	1	0

Karolo ya C

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:
(Tema tse kgutshwane – *shorter texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	2	Mor. =
Sebopeho	2	Seb. =
Dikahare	7	Dik. =
Puo le setaele	4	P/S =
Tekolobotjha	2	Tek. =
Matshwao ohle	20	

ELA HLOKO:

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopelo (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopelo se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlalobi o lokela ho tadima sebopelo se nang le aterese tse pedi, tumedisong, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng

Memorandamong ona ho nehelanwe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANYANE**3.1 Pampitshana ya tlhahisoleseding**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola pampitshana e nang le tlhahisoleseding e tla hohela mmadi.
- Sepheo sa pampitshana eo e be se hlakileng.
- Se bontshe sehlahiswa, sebaka moo ditshebeletso di fumanehang teng.

3.2 Karete

- Karete e lokela ho ba kgutshwane mme mohlalobi a tobe taba.

3.3 Phoustara

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola phousetara ka ditaba tsa pitso.
- Phousetara e lokela ho ba le sehlooho se tla hohela batla pitsong.
- Dipolelo di lokela ho ngolwa ka tsela ya dintlha.
- Puo e tla sebediswa e lokela ho kgothalletsa hore setjhaba se tle pitsong.
- Ditshwantsho ha di hloka hahle.